

Сыала: 1.Оонньуу нөнүө хараабылы уонна уу транспорын үлэбиттэрин чингэтэн үөрэтии; 2. Муора балыктарын салгыы билиһиннэрии;						
Бытыллар көрүнгэ: Оруоллаах оонньуу						
Үөрэтиллэр сүрүн уобалас: Билии – көрүү дьобуруун сайыннарыы						
Этаптара	Соруктара	Үлэ керуннэрэ	Туттулар матырыйааллар	Үлэ ис хобооно		Түмүктэрэ
				Иитээччи	Оҕолор	
Оонньууга киллэрии: 1 хардыы « Муора устун айанныырга тэринии»	Оҕолору кытта билсиһии, оонньууга киллэрии; Оҕо оонньуур баһатын көбүтүү;	Сэхэргэһии Күүтүллүбэтэх түгэн	Чымадаан, глобус, мотуруос бэргэһэтэ – 6 устуука, халампаас, экран, проектор	Быһаарар, хараабыл тутарга ынырар	Бигээн тугу таайтарар-бын билэллэр, мотуруос бэргэһэтин кэтэллэр, презентацияны көрөллөр	Уу транспордарын хатылаатылар, билиилэрин чингэттилэр; Оонньуу сүрүн туругар киирдилэр
Оонньуу барыыта: 2 хардыы « Хараабылы тутуу, айанна турунуу»	Хараабыл чаастарын ырытыһан чингэтэн биэрии;	Хараабылы тутуу, ыйан – кэрдэн биэрии, быһаарсыы	Спортивной модулар, солбуйар оонньуурдар, муусуканан киэргэтии «Моряк буолуом», «Муора тыаһа»	Бары бииргэ хараабылы онорорго ынырар, быһаарсар оҕолору кытта	Оҕолор хараабылы үөрэ – көтө туталлар	-Хараабыл чаастарын хатылаан чингэттилэр; Хараабылы туттулар, оруолларга арабыстылар; Айанна туруннулар.
Оонньуу 3 хардыыта: « Муора балыктара»	Оҕо билиитин – көрүүтүн кэнэтии, муора балыктарын салгыы үөрэтии;	Сэхэргэһии	Слайд « Муора балыктара»	Муора балыктарыгар болһомтону уураар	Боппуруоска эппиэттииллэр, санааларын этэллэр	Муора балыктарын биллилэр

Ооньуу 4 хардыта: « Буурба»	Ыксаллаах түгэннэ сөптөөх хайысханы тобуларга обо бэйэтэ быһаарары- гар кыах биэри	Содуллаах балаһыанньаттан тахсары быһаарсыы	Слайд « Буурба», Трек 5: « Буурба»	Ооньуу балаһыанньатын быһаарар	Оболор бэйэлэрэ быһаарыны ылыналлар	Бары бииргэ быһаарсан дуоһуйууну ыллылар
Ооньуу 5 хардыта: Хамсанылаах ооньуу- «Муора балыктара уонна акула»	Сымса, тургэн буоларга салгыы эрчийи	Быһаарыы	Бэргэнэлэр « Көтөр балыктар», «Аку- ла»	Ооньуу быраа- былатын быһаа- рар, ооньуул- ларыгар ынырар	Ооньуу быраабыла- тынан ооньуулар	Сынньанан ыллылар
Ооньууттан тахсыы	Түмүүтүүр улэни ытыты	Сэнэргэһии	Слайд « Көрсүөххэ диэри»	Оболор санааларын истэн түмүк онорор, аныгыскы ооньууга салгыы ооньууларын этэр	Обо санаатын аһабастык этиитэ	Ооньуу салгыы кэлин салбанарын биллилэр
Методическай ыйынныктара	<ol style="list-style-type: none"> 1. Игрунов Н. Большая энциклопедия детских игр. – М.: « РИПОЛ КЛАССИК». 2001. – 384 с. 2. Энциклопедия для детей. Т.Все обо всем / Глав. ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта +, 2010. -310 с.: ил. 3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет. – 2-е изд, - М. Мозаика – Синтез, 2007. – 176 с. 4. Краснощекова Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста/ Н.В. Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 251 с. – (Школа развития) 					

МБДОУ Балыктахский детский сад «Звёздочка» Мегино-Кангаласского улуса с. Балыктах

Оонньуу модуля: «Хараабылга»
бэлэмнэнии бөлөх оҕолоругар аналлаах

Стручкова Саргылана Васильевна

Дуоһунаһа: Иитээччи

Категорията: Үрдүк

Ыстааһа: 31 сыл